

Br: 05-02-011/26-21633/2

Podgorica, 24.06.2026. godine

Za: MINISTARSTVO POMORSTVA, Rimski trg 46, Podgorica
gospodinu, Filipu Raduloviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog pravilnika o tehničkim zahtjevima za projektovanje i proizvodnju plovila za rekreaciju i plovila za ličnu upotrebu

Veza: Vaš akt br. 02/1-01-345/26-1219/1 od 09.06.2026. godine

Poštovani gospodine Raduloviću,

Povodom *Predloga pravilnika o tehničkim zahtjevima za projektovanje i proizvodnju plovila za rekreaciju i plovila za ličnu upotrebu*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Kako je navedeno predloženi akt rešava problem neusklađenosti domaćeg tehničkog zakonodavstva u oblasti pomorstva. Konstatovano je da postojeći propis ne prepoznaje najnovije bezbjedonosne, ekološke i tehničke standarde za rekreativna plovila i plovila za ličnu upotrebu, kao ni savremene procedure za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prije njihovog stavljanja na tržište.

Na tekst Predloga pravilnika i pripremljeni Izveštaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Na osnovu uvida u dostavljeni tekst i Izveštaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa u dijelu procjene fiskalnog uticaja, utvrđeno je da za sprovođenje ovog Predloga pravilnika nije potrebno izdvajanje dodatnih finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija sa aspekta budžeta nema primjedbi na Predlog pravilnika o tehničkim zahtjevima za projektovanje i proizvodnju plovila za rekreaciju i plovila za ličnu upotrebu.

S poštovanjem,

MINISTAR
Novica Vuković



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

MINISTARSTVO POMORSTVA

NAZIV PROPISA

Predlog pravilnika o tehničkim zahtjevima za projektovanje i proizvodnju plovila za rekreaciju i plovila za ličnu upotrebu

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Predloženi akt rješava problem neusklađenosti domaćeg tehničkog zakonodavstva u oblasti pomorstva sa pravnom tekovinom Evropske unije. Postojeći propis ne prepoznaje najnovije bezbjednosne, ekološke i tehničke standarde za rekreativna plovila i plovila za ličnu upotrebu (skutere na vodi), kao ni savremene procedure za ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda prije njihovog stavljanja na tržište. ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda prije njihovog stavljanja na tržište.

Uzrok problema leži u potrebi za potpunim transponovanjem Direktive 2013/53/EU Evropskog parlamenta i Savjeta.

Posljedice se ogledaju u otežanom prometu plovila, pravnoj nesigurnosti za uvoznike i distributere, nedostatku jasnih sigurnosnih kriterijuma za zaštitu ljudskih života i životne sredine (emisija izduvnih gasova i buke), kao i u ispunjavanju mjerila za zatvaranje pregovaračkih poglavlja.

Oštećeni su domaći privredni subjekti (uvoznici, distributeri, proizvođači komponenti) zbog neusklađenosti procedura sa EU tržištem, krajnji korisnici plovila zbog potencijalnih sigurnosnih rizika, kao i država usljed neispunjavanja preuzetih međunarodnih obaveza u procesu integracija.

Zadržavanje trenutnog stanja (*status quo*) dovelo bi do daljeg zaostajanja za tehničkim standardima EU, povećanja rizika od uvoza nebezbednih plovila i dobijanja negativnih ocjena od strane Evropske komisije u pogledu ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog procesa.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navedi usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Postiže se potpuna harmonizacija crnogorskog zakonodavstva sa Direktivom 2013/53/EU. Osigurava se visok nivo zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi, zaštite imovine i životne sredine od zagađenja sa plovila, uz uspostavljanje jasnih pravila za slobodan

promet i ocjenjivanje usaglašenosti plovila i komponenti.

Ciljevi su stoprocentno usklađeni sa Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG), Strategijom razvoja pomorske privrede, kao i krovnim Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

Opcija 1: "Status quo" – zadržavanje postojećeg stanja (neefikasna opcija koja blokira EU integracije).

Opcija 2: Neregulatorna opcija (edukacija, smjernice) – neprimjenljiva u ovom slučaju, jer se tehnički zahtjevi i transponovanje EU direktiva mogu urediti isključivo propisom.

Opcija 3: Regulatorna opcija (Donošenje novog Pravilnika) – jedina prihvatljiva opcija.

Preferira se regulatorna opcija (Opcija 3). Donošenje novog Pravilnika je obavezna stavka u procesu pristupanja EU, kojom se jedino može obezbijediti prenošenje odredbi Direktive 2013/53/EU u domaći pravni sistem.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Pozitivni uticaji: Privredni subjekti dobijaju jasna pravila poslovanja identična onima na EU tržištu; inspekcijski organi dobijaju precizne mehanizme za kontrolu formalne usaglašenosti; građani dobijaju bezbjednija plovila sa smanjenom emisijom buke i gasova.

Negativni uticaji: Nema direktnih negativnih uticaja, osim potrebe za minimalnim prilagođavanjem uvoznika novim administrativnim obrascima i tehničkim priložima.

Propis ne uvodi nove direktne takse ili dažbine. Troškovi za privredu se odnose isključivo na redovne procedure nabavke i provjere tehničke dokumentacije i CE znakova, što je već standardna praksa prilikom uvoza robe sa EU tržišta.

Pozitivni efekti u pogledu sigurnosti na moru, zaštite okoline i napretka u EU integracijama višestruko prevazilaze minimalne administrativne troškove prilagođavanja

privrede.

Uvođenjem jasnih i transparentnih evropskih modula za ocjenjivanje usaglašenosti otvara se prostor za formiranje domaćih prijavljenih tijela (laboratorija/instituta) i podstiče se fer tržišna utakmica.

Nema novih biznis barijera. Propis zapravo eliminiše barijere jer usklađuje domaće zahtjeve sa evropskim, čime se olakšava uvoz i distribucija plovila sa CE oznakom bez potrebe za dvostrukim testiranjima.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Za implementaciju ovog pravilnika nije potrebno obezbjeđivanje dodatnih finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.

Obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda nije primjenljivo (sredstva nisu potrebna).

Iz ovog propisa ne proizilaze nikakve međunarodne finansijske obaveze za Crnu Goru.

Nijesu potrebna finansijska sredstva u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno u budžetu za narednu fiskalnu godinu

Ovaj Pravilnik je sam po sebi podzakonski akt i njegovim donošenjem se ne predviđaju novi propisi koji bi stvorili finansijske obaveze.

Ne očekuju se direktni novi prihodi po osnovu samog teksta pravilnika,

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

Korišćena je ekspertska podrška obezbijeđena kroz programe Evropske komisije za tehničku pomoć u transponovanju pravne tekovine EU (GIZ / angažovani EU eksperti).

EK potvrdila potpunu usklađenost teksta sa Direktivom 2013/53/EU.

7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Nema značajnih prepreka, s obzirom na to da je za specifične administrativne i međunarodne obaveze, članom 43 propisana odložena primjena od dana stupanja Crne Gore u EU.

Sprovođenje se redovan inspekcijski nadzor formalne usaglašenosti proizvoda (provjera CE oznaka i izjava o usaglašenosti) i organizovaće se informativni sastanci sa uvoznicima radi lakše primjene tehničkih modula.

Broj uspješno registrovanih i sigurnosno provjerenih plovila na tržištu, nula prijavljenih incidenata zbog tehničkih nedostataka plovila, i stoprocentna pozitivna ocjena Evropske komisije o transponovanosti Direktive 2013/53/EU.

Za monitoring i evaluaciju zaduženi su Ministarstvo pomorstva i nadležni inspekcijski organi u skladu sa zakonom.

Datum i mjesto

Podgorica, 9. jun 2026. godine



MINISTAR

Filip Radulović

PREDLOG

Na osnovu člana člana 6 stav 1 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti ("Službeni list Crne Gore", br. 53/11, 3/23 i 39/26) Ministarstvo pomorstva donijelo je

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEJIMA ZA PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJU PLOVILA ZA REKREACIJU I PLOVILA ZA LIČNU UPOTREBU*

I.OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnik propisuju se zahtjevi za projektovanje i proizvodnju plovila za rekreaciju i plovila za ličnu upotrebu, kao i njihovo stavljanju na tržište i upotrebu u Crnoj Gori.

Član 2

Primjena

Ovaj pravilnik primjenjuje se na:

- 1) plovila za rekreaciju i djelimično dovršena plovila za rekreaciju;
- 2) plovila za ličnu upotrebu i djelimično dovršena plovila za ličnu upotrebu;
- 3) komponente iz Priloga II ovog pravilnika kada se posebno stavljaju na tržište Crne Gore, (u daljem tekstu: komponente);
- 4) pogonske motore koji su ugrađeni ili su posebno namijenjeni za ugradnju na ili u plovila;

5) pogonske motore ugrađene na ili u plovila koja su predmet velike prepravke;

6) plovila koja su predmet velike prepravke.

Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na sljedeće proizvode:

1) u pogledu zahtjeva za projektovanje i izgradnju iz Priloga 1 Dio A;

- plovila namijenjena isključivo za trke, uključujući čamce za veslanje i čamce za trening veslanja, koje je proizvođač označio kao takve;
- kanue i kajake projektovane da se pokreću isključivo ljudskom snagom, gondole i pedaline;
- daske za surfovanje projektovane isključivo da ih pokreće vjetar i da njima upravlja lice ili lica stojeći;
- daske za surfovanje;
- originalna istorijska plovila i pojedinačne replike projektovane prije 1950. godine, izgrađene protežno od originalnih materijala i označene kao takve od strane proizvođača;
- eksperimentalna plovila, pod uslovom da se ne stavljaju na tržište Crne Gore;
- plovila izgrađena za sopstvenu upotrebu, pod uslovom da se ne stavljaju na tržište Crne Gore u periodu od pet godina od puštanja plovila u upotrebu;
- plovila posebno namijenjena za posadu i prevoz putnika u privredne svrhe, na način propisan stavom 3 ovog člana, bez obzira na broj putnika;
- podmornice;
- vozila na vazdušnom jastuku;
- hidroglisere;
- plovila sa parnim pogonom na spoljašnje sagorevanje, na ugalj, koks, drvo, naftu ili gas;
- amfibijska vozila, tj. motorna vozila na točkovima ili gusjenicama, koja mogu da rade i na vodi i na čvrstom tlu;

2) u pogledu zahtjeva za emisiju izduvnih gasova utvrđenih u Prilogu 1 Dio B:

- pogonski motori ugrađeni ili posebno namijenjeni za ugradnju na sljedeće proizvode:

- a) plovila namijenjena isključivo za trke, uključujući čamce za veslanje i čamce za trening veslanja, koje je proizvođač označio kao takve;
 - b) eksperimentalna plovila, pod uslovom da se ne stavljaju na tržište Crne Gore;
 - c) plovila posebno namijenjena za posadu i prevoz putnika u privredne svrhe, na način propisan stavom 3 ovog člana, bez obzira na broj putnika;
 - d) podmornice;
 - e) vozila na vazdušnom jastuku;
 - f) hidroglisere;
 - g) amfibijska vozila, tj. motorna vozila na točkovima ili gusjenicama, koja mogu da rade i na vodi i na čvrstom tlu;
 - originalne i pojedinačne replike istorijskih pogonskih motora, koji se zasnivaju na dizajnu prije 1950. godine, ne proizvode se serijski i ugrađuju se na plovila iz stava 2 tačka 1 al. 5 i 7 ovog člana;
 - pogonski motori izrađeni za sopstvenu upotrebu, pod uslovom da se ne stavljaju na tržište Crne Gore u periodu od pet godina od puštanja plovila u upotrebu;
 - 3) u pogledu zahtjeva za emisiju buke iz Priloga 1 Dio C:
 - sva plovila iz stava 2 tačka 2 ovog člana;
 - plovila izgrađena za sopstvenu upotrebu, pod uslovom da se ne stavljaju na tržište Crne Gore u periodu od pet godina od puštanja plovila u upotrebu.
- Ovaj pravilnik primjenjuje se i na plovila koja se stavljaju na tržište Crne Gore za rekreativne svrhe, a koja se mogu koristiti i za čarter ili za sportsku i rekreativnu obuku

Značenje izraza

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- 1) **plovilo** je bilo koje plovilo za rekreaciju ili plovilo za ličnu upotrebu;
- 2) **plovilo za rekreaciju** je svako plovilo bilo koje vrste, isključujući plovila za ličnu upotrebu, namijenjeno za sportske i rekreacione svrhe, dužine trupa od 2,5 m do 24 m, bez obzira na način pogona;
- 3) **plovilo za ličnu upotrebu** je plovilo namijenjeno za sportske i rekreacione svrhe, dužine trupa manje od 4 m, koje koristi pogonski motor sa vodenom mlaznom pumpom kao primarnim izvorom pogona i koje je projektovano da njime upravlja lice ili lica koja sjede, stoje ili kleče na trupu, a ne unutar njega;
- 4) **plovilo izrađeno za sopstvenu upotrebu** je plovilo koje za lične potrebe u većem dijelu izgradi fizičko lice, a koje se ne može staviti na tržište prije isteka roka od pet godina od dana puštanja plovila u upotrebu;
- 5) **pogonski motor** je svaki motor sa paljenjem iskrom ili kompresijom, motor sa unutrašnjim sagorijevanjem koji se koristi direktno ili indirektno u svrhe pogona;
- 6) **velika prepravka motora** je prepravka pogonskog motora koja potencijalno može uticati da motor prekorači granične vrijednosti emisije utvrđene u Dijelu B Priloga I ovog pravilnika ili povećava nominalnu snagu motora za više od 15 %;
- 7) **velika prepravka plovila** je prepravka plovila koja mijenja način pogona plovila, uključuje veliku prepravku motora ili mijenja plovilo u tolikoj mjeri da možda ne ispunjava važeće osnovne sigurnosne i ekološke zahtjeve utvrđene ovim pravilnikom;
- 8) **sredstvo za pokretanje** je pogonski sistem ili izvor energije koji omogućava kretanje plovila;
- 9) **familija motora** je grupisanje motora proizvođača koji, po svom dizajnu, imaju slične karakteristike emisije izduvnih gasova ili buke;
- 10) **dužina trupa** je dužina trupa mjerena u skladu sa harmonizovanim standardom;
- 11) **isporuka na tržište** je svaka isporuka proizvoda za distribuciju, potrošnju ili upotrebu na tržištu Crne Gore u okviru obavljanja privredne djelatnosti, sa ili bez naknade;
- 12) **stavljanje na tržište** je prva isporuka proizvoda na tržište Crne Gore;

- 13) **stavljanje u upotrebu** je prvo korišćenje proizvoda u Crnoj Gori od strane krajnjeg korisnika;
- 14) **proizvođač** je pravno ili fizičko lice koje je proizvod projektovalo ili izradilo, i stavlja ga na tržište pod svojim imenom ili zaštitnim znakom;
- 15) **ovlašćeni predstavnik** je svako fizičko ili pravno lice koje ima sjedište, odnosno prebivalište u Crnoj Gori i koje je dobilo ovlaštenje od proizvođača da djeluje u njegovo ime u vezi sa određenim zadacima;
- 16) **uvoznik** je svako fizičko ili pravno lice, koje ima sjedište, odnosno prebivalište u Crnoj Gori i koje uvozi proizvode iz drugih država radi stavljanja na tržište Crne Gore;
- 17) **privatni uvoznik** je svako fizičko ili pravno lice koje ima sjedište, odnosno prebivalište u Crnoj Gori koje u okviru neprivredne djelatnosti uvozi proizvod iz drugih država u Crnu Goru, s namjerom da ga stavi u upotrebu za sopstvene potrebe;
- 18) **distributer** je svako pravno ili fizičko lice koje ima sjedište, odnosno prebivalište u Crnoj Gori, a nije proizvođač ili uvoznik koje isporučuje proizvod na tržište;
- 19) **privredni subjekat** je proizvođač, ovlašćeni zastupnik, uvoznik i distributer;
- 20) **harmonizovani standard** je evropski standard koji je donijet na osnovu zahtjeva Evropske komisije za primjenu harmonizovanog zakonodavstva Evropske unije;
- 21) **akreditacija** je potvrda koju izdaje nacionalno akreditaciono tijelo da tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ispunjava zahtjeve utvrđene harmonizovanim standardima i, po potrebi, sve dodatne zahtjeve, uključujući i one utvrđene u relevantnim sektorskim programima, za obavljanje specifičnih aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti;
- 22) **ocjenjivanje usaglašenosti** je postupak kojim se utvrđuje da su zahtjevi ovog pravilnika koji se odnose na proizvod ispunjeni;
- 23) **tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti** je tijelo koje sprovodi ocjenjivanje usaglašenosti, uključujući etaloniranje, ispitivanje, sertifikaciju i kontrolisanje u skladu sa ovim pravilnikom;
- 24) **opoziv** je bilo koja mjera koja ima za cilj povraćaj proizvoda koji je već isporučen krajnjem korisniku;
- 25) **povlačenje** je bilo koja mjera koja ima za cilj da spriječi da se proizvod isporuči na tržište;
- 26) **nadzor nad tržištem** su aktivnosti koje se sprovode i mjere koje se preduzimaju Ministarstvo kako bi se obezbijedilo da su proizvodi usaglašeni sa važećim zahtjevima i da ne ugrožavaju zdravlje, bezbjednost ili bilo koji drugi aspekt zaštite javnog interesa;
- 27) **CE znak** je znak kojim proizvođač označava da je proizvod u skladu sa ovim pravilnikom.

Osnovni zahtjevi

Član 4

Proizvodi iz člana 2 stav 1 ovog pravilnika mogu se isporučiti na tržište ili staviti u upotrebu samo ako, uz pravilno održavanje i korišćenje u skladu sa svojom namjenom, ne ugrožavaju zdravlje i bezbjednost lica, imovinu ili životnu sredinu, i samo pod uslovom da ispunjavaju osnovne zahtjeve iz Priloga 1.

Proizvodi iz člana 2 stav 1 ovog pravilnika mogu da se isporuče na tržište ili stave u upotrebu samo ako su u skladu sa zahtjevima iz stava 1 ovog člana.

Slobodno kretanje

Član 5

Na teritoriji Crne Gore, dozvoljeno je isporučivanje na tržište ili stavljanje u upotrebu plovila koja su u skladu sa ovim pravilnikom.

Na teritoriji Crne Gore, dozvoljeno je isporučivanje na tržište djelomično dovršenih plovila u slučajevima kada proizvođač ili uvoznik izjavi, da su namijenjeni da ih drugi dovrše u skladu sa Prilogom 3.

Na teritoriji Crne Gore, dozvoljeno je isporučivanje na tržište ili stavljanje u upotrebu komponenti koje, a koje su namijenjene za ugradnju u plovila, u skladu sa izjavom proizvođača ili uvoznika, iz člana 14 ovog pravilnika.

Na teritoriji Crne Gore, dozvoljeno je isporučivanje na tržište ili stavljanje u upotrebu bilo kog od sljedećih pogonskih motora:

- 1) motori, ugrađeni ili namijenjeni za ugradnju u plovila, koji se stavljaju na tržište ili u upotrebu;
- 2) motori ugrađeni u plovila i homologovani u skladu sa Direktivom 97/68/EZ, koji su u skladu sa graničnim vrijednostima emisije faze III A, faze III B ili faze IV za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem koji se koriste u drugim primjenama osim za pogon plovila unutrašnje plovidbe, lokomotiva i željezničkih vozila, u skladu sa tačkom 4.1.2. Priloga I navedene Direktive, koji su usklađeni sa ovim pravilnikom, sa izuzetkom zahtjeva za izduvne emisije iz Priloga 1 Dio B;
- 3) motori ugrađeni u plovila i homologovani u skladu sa Uredbom (EZ) br. 595/2009, koji, uz izuzetak zahtjeva za emisiju izduvnih gasova iz Priloga 1 Dio B;
- 4) vanbrodski SI pogonski motori sa snagom jednakom ili manjom od 15 kW koji su usklađeni sa graničnim vrijednostima emisije izduvnih gasova faze I, utvrđenim u tački 2.1, Priloga 1 Dio B ovog pravilnika, a koje su proizvela mala i srednja preduzeća, u skladu sa Preporukom Komisije 2003/361/EC, i koji su stavljeni na tržište prije 18. januara 2020. godine.

Odredbe stava 4 tač. 2 i 3 ovog člana primjenjuju se pod uslovom da, kada se motor adaptira za ugradnju u plovilo, lice koje vrši adaptaciju obezbjeđuje da se u potpunosti uzmu u obzir podaci i druge informacije dostupne od proizvođača motora, kako bi se obezbijedilo da, kada se ugradi u skladu sa uputstvima za ugradnju koje je dalo lice koje adaptira motor, taj motor i dalje ispunjava zahtjeve u pogledu emisije izduvnih gasova iz Direktive 97/68/EZ ili Uredbe (EZ) br. 595/2009, kako je deklarirao proizvođač motora.

Lice koje adaptira motor deklarise, kao što je navedeno u članu 15 ovog pravilnika, da će motor i dalje ispunjavati zahtjeve u pogledu emisije izduvnih gasova iz Direktive 97/68/EZ ili Uredbe (EZ) br. 595/2009, kako je deklarirao proizvođač motora, kada se ugradi u skladu sa uputstvima za ugradnju koje je dostavilo lice koje adaptira motor.

Na sajmovima, izložbama, demonstracijama i sličnim manifestacijama na teritoriji Crne Gore dozvoljeno je izlaganje proizvoda iz člana 2 stav 1 ovog pravilnika, koji nijesu usaglašeni sa ovim pravilnikom, pod uslovom da imaju oznaku koja pokazuje da ti proizvodi nijesu usaglašeni i da neće biti isporučeni na tržištu ili stavljeni u upotrebu u Crnoj Gori dok se ne usaglase sa ovim pravilnikom.

Na teritoriji Crne Gore, dozvoljena je isporuka na tržištu ili stavljanje u upotrebu proizvoda koji su usklađeni sa Direktivom 94/25/EC, koji su isporučeni na tržište ili stavljeni u upotrebu prije 18. januara 2017. godine.

II. OBAVEZE PRIVREDNIH SUBJEKATA I PRIVATNIH UVOZNIKA

Obaveze proizvođača

Član 6

Kada isporučuju svoje proizvode na tržište, proizvođači obezbjeđuju da su oni projektovani i proizvedeni u skladu sa zahtjevima iz člana 4 stav 1 ovog pravilnika.

Proizvođači sastavljaju tehničku dokumentaciju u skladu sa članom 24 ovog pravilnika i sprovode postupak ocjenjivanja usaglašenosti koji se primjenjuje ili obezbjeđuje da se on sprovede u skladu sa čl. 18 do 21 i članom 23 ovog pravilnika.

Kada je utvrđena usaglašenost proizvoda sa primjenjivim zahtjevima u tom postupku, proizvođači sastavljaju izjavu, iz člana 14 ovog pravilnika, označavaju i stavljaju CE znak, u skladu sa čl. 16 i 17 ovog pravilnika.

Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i kopiju izjave, iz člana 14 ovog pravilnika, deset godina nakon isporuke proizvoda na tržište.

Proizvođač obezbjeđuje kontinuitet usaglašenosti serijske proizvodnje i dužan je da blagovremeno uskladi proizvodnju sa svim izmjenama u projektu, karakteristikama proizvoda ili harmonizovanim standardima u odnosu na koje se usaglašenost izjavljuje.

Zavisno od nivoa rizika koji proizvod predstavlja, proizvođač, radi zaštite zdravlja i bezbjednosti potrošača, sprovodi ispitivanje uzoraka proizvoda stavljenih na tržište, istražuje i, po potrebi, vodi registar pritužbi, neusaglašenih proizvoda i povlačenja proizvoda, i o tome obavještava distributere.

Proizvođači obezbjeđuju da njihovi proizvodi nose oznaku tipa, serije ili serijski broj ili drugi element koji omogućava njihovu identifikaciju, ili, ako veličina ili priroda komponenti to ne dozvoljava, da se informacije nalaze na pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod.

Proizvođači navode svoje ime, registrovani trgovinski naziv ili registrovani zaštitni znak i adresu na kojoj se mogu kontaktirati na proizvodu ili, ako to nije moguće, na njegovom pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod, a adresa treba da sadrži jedinstvenu tačku na kojoj se proizvođač može kontaktirati.

Proizvođači obezbjeđuju da proizvod bude praćen uputstvima i bezbjednosnim informacijama u uputstvu za upotrebu na crnogorskom jeziku.

Proizvođač koji sazna ili osnovano sumnja da proizvod koji je isporučio na tržište nije usaglašen sa ovim pravilnikom, odmah preduzima neophodne korektivne mjere radi usaglašavanja, povlačenja ili opoziva tog proizvoda, a ako proizvod predstavlja rizik, odmah obavještava Ministarstvo o neusaglašenosti i svim preduzetim korektivnim mjerama.

Proizvođači treba da, na obrazloženi zahtjev Ministarstva, dostave svu potrebnu informaciju i dokumentaciju, na crnogorskom jeziku, radi dokazivanja usaglašenosti proizvoda i treba da sarađuju sa Ministarstvom, na njegov zahtjev, u vezi sa bilo kojom preduzetom radnjom za otklanjanje rizika koje proizvodi koje su isporučili na tržište predstavljaju.

Ovlašćeni predstavnici

Član 7

Proizvođač može, putem pisane punomoći, da odredi ovlašćenog predstavnika.

Mandat ovlašćenog predstavnika ne obuhvata obaveze iz člana 6 stav 1 ovog pravilnika i izradu tehničke dokumentacije.

Ovlašćeni predstavnik obavlja zadatke utvrđene mandatom koji dobija od proizvođača, a koji omogućava ovlašćenom predstavniku da:

- 1) čuva kopiju izjave, iz člana 14 ovog pravilnika, i tehničku dokumentaciju deset godina nakon što je proizvod isporučen na tržište;
- 2) na obrazloženi zahtjev dostavi Ministarstvu sve informacije i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje usaglašenosti proizvoda;
- 3) sarađuje sa Ministarstvom, na njegov zahtjev, u vezi sa svim radnjama preduzetim za otklanjanje rizika koje predstavljaju proizvodi za koje je ovlašćen.

Isporuka proizvoda na tržište

Član 8

Uvoznici isporučuju na tržište Crne Gore samo proizvode koji su usaglašeni sa ovim pravilnikom.

Prije isporuke proizvoda na tržište, uvoznik provjerava da li je proizvođač sproveo odgovarajući postupak ocjenjivanja usaglašenosti, sačinio tehničku dokumentaciju, kao i da li proizvod nosi CE oznaku, u skladu sa članom 16 ovog pravilnika, i da li ga prate dokumenti u skladu sa članom 14 ovog pravilnika i tačkom 2.5. Priloga 1 Dio A, Priloga 1 Dio B i tačkom 2 Priloga 1 Dio C i jesu li ispunjeni zahtjevi iz čl. 6 st. 5 i 6 ovog pravilnika.

Ako uvoznik smatra ili ima razloga da vjeruje da proizvod nije u usaglašen sa zahtjevima iz člana 4 stav 1 i Priloga 1 ovog pravilnika, ne smije isporučiti proizvod na tržište

dok se ne usaglasi, a ako proizvod predstavlja rizik, uvoznik o tome obavještava proizvođača i Ministarstvo.

Uvoznici na proizvodu navode svoje ime, registrovani trgovinski naziv ili registrovani žig i adresu na kojoj se mogu kontaktirati, a u slučaju komponenti gdje to nije moguće, na pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod.

Uvoznici obezbjeđuju da proizvod bude praćen uputstvima i bezbjednosnim informacijama u uputstvu za upotrebu na crnogorskom jeziku.

Uvoznici obezbjeđuju da, dok je proizvod pod njihovom odgovornošću, uslovi skladištenja ili transporta ne ugroze njegovu usaglašenost sa zahtjevima iz člana 4 stav 1 i Priloga 1.

Kada se to smatra primjerenim u pogledu rizika koje proizvod predstavlja, uvoznici, radi zaštite zdravlja i bezbjednosti potrošača, sprovode ispitivanje uzoraka proizvoda koji su isporučeni na tržištu, istražuju i, ako je potrebno, vode registar pritužbi, proizvoda koji nijesu usaglašeni i povlačenja proizvoda, i obavještavaju distributere o takvom praćenju.

Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga da vjeruju da proizvod koji su stavili na tržište nije usaglašen, odmah preduzimaju korektivne mjere neophodne da taj proizvod usaglase, povuku ili opozovu, ako je to moguće, a ako proizvod predstavlja rizik, uvoznici odmah obavještavaju Ministarstvo, navodeći detalje, posebno, o neusaglašenosti i svim preduzetim korektivnim mjerama.

Uvoznici treba da, deset godina nakon isporuke proizvoda na tržište, čuvaju kopiju izjave, iz člana 14 ovog pravilnika, i da obezbijede da tehnička dokumentacija na zahtjev Ministarstva bude dostupna.

Uvoznici treba da na obrazloženi zahtjev, Ministarstvu dostave sve informacije i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje usaglašenosti proizvoda na crnogorskom jeziku, i da sarađuju sa Ministarstvom, na njegov zahtjev, u vezi sa svim preduzetim radnjama za otklanjanje rizika koje predstavljaju proizvodi koje su isporučili na tržište.

Isporuke distributera

Član 9

Kada distributeri isporučuju proizvode na tržište, treba da postupaju sa dužnom pažnjom.

Prije isporuke proizvoda na tržište, distributeri treba da provjere da li proizvod nosi CE oznaku, u skladu sa članom 16 ovog pravilnika, da li je proizvod praćen dokumentima iz člana 6 stav 7, člana 14 i tačke 2.5. Priloga 1 Dio A, tačke 4. Priloga 1 Dio b i tačke 2. Priloga 1 Dio C, i uputstvima i bezbjednosnim informacijama na crnogorskom jeziku, kao i da su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz člana 6 st. 5 i 6 i člana 8 stav 3 ovog pravilnika.

Ukoliko distributer smatra ili ima razlog da vjeruje da proizvod nije usaglašen sa zahtjevima iz člana 4 stav 1 ovog pravilnika i Prilogom 1, on ne može da isporuči proizvod na tržište dok se ne usaglasi, a ako proizvod predstavlja rizik, distributer o tome obavještuje proizvođača ili uvoznika i Ministarstvo.

Distributeri treba da obezbijede da, dok je proizvod pod njihovom odgovornošću, uslovi skladištenja ili transporta ne ugroze njegovu usaglašenost sa zahtjevima iz člana 4 stav 1 ovog pravilnika i Priloga 1.

Distributeri koji smatraju ili imaju razloga da vjeruju da proizvod koji su isporučili na tržištu nije usaglašen sa , obezbjeđuju da se preduzmu korektivne mjere neophodne da se taj proizvod usaglasi, povuče ili opozove, ako je to moguće.

Ako proizvod predstavlja rizik, distributeri odmah obavještavaju Ministarstvo, navodeći detalje, posebno, o neusaglašenosti i svim preduzetim korektivnim mjerama.

Distributeri treba, na obrazloženi zahtjev Ministarstva, dostave sve informacije i dokumentaciju neophodnu za dokazivanje usaglašenosti proizvoda i da sarađuju sa Ministarstvom, na njegov zahtjev, o svakoj preduzetoj radnji za uklanjanje rizika koje predstavljaju proizvodi koje su isporučili na tržištu.

Slučajevi u kojima se obaveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Član 10

Uvoznik ili distributer smatra se proizvođačem i ispunjava obaveze proizvođača iz člana 6 ovog pravilnika ako proizvod isporučuje na tržište pod svojim imenom ili zaštitnim znakom ili ako izmijeni proizvod koji je već isporučen na tržište na način koji može uticati na njegovu usaglašenost..

Obaveze privatnog uvoznika

Član 11

Ako proizvođač ne ispuni obaveze za usaglašenost proizvoda, privatni uvoznik, prije stavljanja proizvoda u upotrebu, obezbjeđuje da je proizvod projektovan i proizveden u skladu sa zahtjevima iz člana 4 stav 1 ovog pravilnika i Prilogom 1 i sprovodi ili osigurava da se sprovedu obaveze proizvođača iz člana 6 st. 2, 3, 4, 7 i 9 ovog pravilnika.

Ako potrebna tehnička dokumentacija nije dostupna od proizvođača, privatni uvoznik treba da je izradi koristeći odgovarajuću stručnost.

Privatni uvoznik obezbjeđuje da su ime i adresa prijavljenog tijela koje je sprovelo ocjenu usaglašenosti proizvoda označeni na proizvodu.

Identifikacija privrednih subjekata

Član 12

Privredni subjekti treba da na zahtjev Ministarstvu identifikuju sljedeće:

- 1) bilo kojeg privrednog subjekta koji im je isporučio proizvod;
- 2) bilo kojeg privrednog subjekta kojem su isporučili proizvod.

Privredni subjekti moraju treba da prezentuju informacije iz stava 1 ovog člana u periodu od deset godina nakon što su im proizvodi isporučeni i u periodu od deset godina nakon što su im proizvodi isporučeni.

Privatni uvoznici, na zahtjev, identifikuju Ministarstvu privrednog subjekta koji im je isporučio proizvod.

Privatni uvoznici treba da prezentuju informacije iz stava 3 ovog člana u periodu od deset godina nakon što su snabdjeveni proizvodom.

III. USAGLAŠENOST PROIZVODA

Pretpostavka o usaglašenosti

Član 13

Pretpostavlja se da su proizvodi koji ispunjavaju zahtjeve harmonizovanih standarda ili njihovih djelova, čije su referentne oznake objavljene u Službenom listu Evropske unije, usaglašeni sa bitnim zahtjevima iz člana 4 stav 1 i Priloga 1 ovog pravilnika, koji su obuhvaćeni tim standardima ili njihovim djelovima.

EU izjava o usaglašenosti i izjava proizvođača ili uvoznika

Član 14

EU izjava o usaglašenosti mora navesti da je dokazano ispunjavanje zahtjeva navedenih u članu 4 stav 1 i Prilogu 1 ili člana 5 stav 4 tač. 2 i 3 ovog pravilnika.

EU izjava o usaglašenosti mora imati model strukture utvrđen u Prilogu IV ovog Pravilnika, mora sadržati elemente navedene u odgovarajućim modulima iz Priloga X ovog Pravilnika, kao i u Prilogu V ovog Pravilnika, i mora se kontinuirano ažurirati, i treba da bude prevedena na crnogorski jezik.

Sastavljanjem EU izjave o usklađenosti, proizvođač, privatni uvoznik ili lice koje adaptira motor iz člana 5 stav 4 tač. 2 i 3 ovog pravilnika, preuzima odgovornost za usaglašavanje proizvoda.

EU izjava o usaglašenosti iz stava 3 ovog člana mora pratiti sljedeće proizvode kada se isporučuju na tržište ili stavljaju u upotrebu:

- a) plovila;
- b) komponente kada se isporučuju na tržište odvojeno;
- c) pogonske motore.

Izjava proizvođača ili uvoznika za djelimično završeno plovilo iz Priloga 3 ovog pravilnika sadrži elemente utvrđene tim prilogom, prati djelimično završeno plovilo i prevodi se na crnogorski jezik.

Opšti principi CE znaka

Član 15

CE znak ispunjava opšta načela utvrđena propisom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti.

Proizvodi koji podliježu CE označavanju

Član 16

Sljedeći proizvodi podliježu CE označavanju kada se isporučuju na tržište ili u upotrebu:

- a) plovila;
- b) komponente;
- c) pogonski motori.

Proizvodi iz stava 1 ovog člana koji nose CE znak usaglašeni su sa tehničkim zahtjevima i sprovedenim postupcima ocjenjivanja usaglašenosti.

Pravila i uslovi za stavljanje CE znaka

Član 17

CE znak se postavlja vidljivo, čitko i neizbrisivo na proizvode iz člana 16 stav 1 ovog pravilnika, i to na način što se:

- 1) u slučaju komponenti, kada to nije moguće ili nije opravdano zbog veličine ili prirode proizvoda, postavlja na ambalažu i prateću dokumentaciju;
- 2) u slučaju plovila, postavlja na pločicu proizvođača plovila, odvojeno od identifikacionog broja plovila;
- 3) u slučaju pogonskog motora, postavlja na motor.

CE znak se stavlja prije isporuke proizvoda na tržište ili stavljanja u upotrebu. CE znak i identifikacioni broj iz stava 3 ovog člana može pratiti piktogram ili druga oznaka koja ukazuje na poseban rizik ili upotrebu.

CE znak prati identifikacioni broj prijavljenog tijela, kada je to tijelo uključeno u fazu kontrole proizvodnje ili u ocjenjivanje usaglašenosti nakon izgradnje.

Identifikacioni broj prijavljenog tijela stavlja to tijelo ili, po njegovim uputstvima, proizvođač ili njegov ovlašćeni predstavnik, ili lice iz člana 18 st. 2, 3 ili 4 ovog pravilnika.

IV. OCJENJIVANJE USAGLAŠENOST

Primjenljivi postupci ocjenjivanja usaglašenosti

Član 18

Proizvođač primjenjuje postupke iz modula utvrđenih u čl. 19, 20 i 21 ovog pravilnika, prije isporuke na tržište proizvoda iz člana 2 stav 1 ovog pravilnika.

Privatni uvoznik primjenjuje postupak iz člana 22 ovog pravilnika prije stavljanja u upotrebu proizvoda iz člana 2 stav 1 ovog pravilnika, ako proizvođač nije sproveo ocjenjivanje usaglašenosti za taj proizvod.

Lice koje isporučuje na tržište ili stavlja u upotrebu pogonski motor ili plovilo nakon veće prepravke, kao i lice koje mijenja namjenu plovila na način da ono podliježe primjeni

ovog pravilnika, primjenjuje postupak iz člana 22 ovog pravilnika prije isporuke proizvoda na tržište ili stavljanja u upotrebu.

Lice koje isporučuje na tržište plovilo izgrađeno za sopstvenu upotrebu prije isteka roka od pet godina iz člana 2 stav 2 tačka 1 alineja 7 ovog pravilnika, primjenjuje postupak iz člana 22 ovog pravilnika prije isporuke proizvoda na tržište.

Projektovanje i izgradnja

Član 19

Za projektovanje i izgradnju plovila za rekreaciju, primjenjuju se sljedeći postupci utvrđeni u Prilogu 10 ovog pravilnika:

1) za projektne kategorije A i B iz Priloga 1 Dio A tačka 1 ovog pravilnika:

a) za plovila za rekreaciju dužine trupa od 2,5 m do manje od 12 m, jedan od sljedećih modula:

- modul A1 (interna kontrola proizvodnje sa nadziranom ispitivanjem proizvoda);
- modul B (EU ispitivanje tipa) u kombinaciji sa modulom C, D, E ili F;
- modul G (usaglašenost zasnovana na verifikaciji pojedinačnog proizvoda);
- modul H (usaglašenost zasnovana na potpunom osiguranju kvaliteta).

b) za plovila za rekreaciju dužine trupa od 12 m do 24 m, jedan od sljedećih modula:

- modul B (EU ispitivanje tipa) u kombinaciji sa modulom C, D, E ili F;
- modul G (usaglašenost zasnovana na verifikaciji pojedinačnog proizvoda);
- modul H (usaglašenost zasnovana na potpunom osiguranju kvaliteta).

2) Za projektnu kategoriju C iz Priloga 1 Dio A tačka 1 ovog pravilnika:

a) za plovila za rekreaciju dužine trupa od 2,5 m do manje od 12 m, jedan od sljedećih modula:

- ako su ispunjeni zahtjevi harmonizovanih standarda koji se odnose na Prilog 1 Dio A tač 3.2 i 3.3 ovog pravilnika: modul A (interna kontrola proizvodnje), modul A1 (interna kontrola proizvodnje sa nadziranom ispitivanjem proizvoda), modul B (EU ispitivanje tipa) u kombinaciji sa modulom C, D, E ili F, modul G (usaglašenost zasnovana na verifikaciji pojedinačnog proizvoda) ili modul H (usaglašenost zasnovana na potpunom osiguranju kvaliteta);
- ako nijesu ispunjeni zahtjevi harmonizovanih standarda koji se odnose na Prilog 1 Dio A tač 3.2 i 3.3 ovog pravilnika: modul A1 (interna kontrola proizvodnje sa nadziranom ispitivanjem proizvoda), modul B (EU ispitivanje tipa) u kombinaciji sa modulom C, D, E ili F, modul G (usaglašenost zasnovana na verifikaciji pojedinačnog proizvoda) ili modul H (usaglašenost zasnovana na potpunom osiguranju kvaliteta);

b) za plovila za rekreaciju dužine trupa od 12 m do 24 m, jedan od sljedećih modula:

- modul B (EU ispitivanje tipa) u kombinaciji sa modulom C, D, E ili F;
- modul G (usaglašenost zasnovana na verifikaciji pojedinačnog proizvoda);
- modul H (usaglašenost zasnovana na potpunom osiguranju kvaliteta).

3) Za projektnu kategoriju D iz Priloga 1 Dio A tačka 1 ovog pravilnika, za plovila za rekreaciju dužine trupa od 2,5 m do 24 m, jedan od sljedećih modula:

- modul A (interna kontrola proizvodnje);
- modul A1 (interna kontrola proizvodnje sa nadziranom ispitivanjem proizvoda);
- modul B (EU ispitivanje tipa) u kombinaciji sa modulom C, D, E ili F;
- modul G (usaglašenost zasnovana na verifikaciji pojedinačnog proizvoda).

Za projektovanje i izgradnju plovila za ličnu upotrebu, primjenjuje se jedan od sljedećih modula iz Priloga 10 ovog pravilnika:

- 1) modul A (interna kontrola proizvodnje);
- 2) modul A1 (interna kontrola proizvodnje sa nadziranom ispitivanjem proizvoda);
- 3) modul B (EU ispitivanje tipa) u kombinaciji sa modulom C, D, E ili F;
- 4) modul G (usaglašenost zasnovana na verifikaciji pojedinačnog proizvoda);
- 5) modul H (usaglašenost zasnovana na potpunom osiguranju kvaliteta).

Za projektovanje i izgradnju komponenti, primjenjuje se jedan od sljedećih modula iz Priloga 10 ovog pravilnika:

- 1) modul B (EU ispitivanje tipa) u kombinaciji sa modulom C, D, E ili F;
- 2) modul G (usaglašenost zasnovana na verifikaciji pojedinačnog proizvoda);
- 3) modul H (usaglašenost zasnovana na potpunom osiguranju kvaliteta).

Emisija izduvnih gasova

Član 20

Za emisiju izduvnih gasova, za proizvode iz člana 2 stav 1 tač. 4 i 5 ovog pravilnika, proizvođač motora primjenjuje sljedeće postupke iz Priloga 10 ovog pravilnika:

1) kada se ispitivanja sprovode upotrebom harmonizovanog standarda, jedan od sljedećih modula:

- modul B (EU ispitivanje tipa) u kombinaciji sa modulom C, D, E ili F;
- modul G (usaglašenost zasnovana na verifikaciji pojedinačnog proizvoda);
- modul H (usaglašenost zasnovana na potpunom osiguranju kvaliteta).

2) kada se ispitivanja sprovode bez upotrebe harmonizovanog standarda, jedan od sljedećih modula:

- modul B (EU ispitivanje tipa) u kombinaciji sa modulom C, D, E ili F;
- modul G (usaglašenost zasnovana na verifikaciji pojedinačnog proizvoda).

Emisija buke

Član 21

Za emisiju buke za plovila za rekreaciju sa pogonskim motorima sa krmenim pogonom bez integrisanog izduvnog sistema ili unutrašnjim pogonskim motorima, kao i za plovila za rekreaciju sa pogonskim motorima sa krmenim pogonom bez integrisanog izduvnog sistema ili sa unutrašnjim pogonskim motorima koja se nakon veće prepravke stavljaju na tržište u roku od pet godina od dana prepravke, proizvođač primjenjuje sljedeće postupke iz Priloga 10 ovog pravilnika:

1) kada se ispitivanja sprovode upotrebom harmonizovanog standarda za mjerenje buke, jedan od sljedećih modula:

- modul A1 (interna kontrola proizvodnje sa nadziranom ispitivanjem proizvoda);
- modul G (usaglašenost zasnovana na verifikaciji pojedinačnog proizvoda);
- modul H (usaglašenost zasnovana na potpunom osiguranju kvaliteta).

2) kada se ispitivanja sprovode bez upotrebe harmonizovanog standarda za mjerenje buke, modul G (usaglašenost zasnovana na verifikaciji pojedinačnog proizvoda).

3) kada se Froudov broj i metod odnosa snage i deplasmana koriste za procjenu, jedan od sljedećih modula:

- modul A (interna kontrola proizvodnje);
- modul G (usaglašenost zasnovana na verifikaciji pojedinačnog proizvoda);
- modul H (usaglašenost zasnovana na potpunom osiguranju kvaliteta).

Za emisiju buke za plovila za ličnu upotrebu, vanbrodske pogonske motore i krmene pogonske motore sa integralnim izduvnim sistemima namijenjene za ugradnju na plovila za rekreaciju, proizvođač plovila za ličnu upotrebu ili proizvođač motora primjenjuje sljedeće postupke iz Priloga 10 ovog pravilnika:

1) kada se ispitivanja vrše upotrebom harmonizovanog standarda za mjerenje buke, jedan od sljedećih modula:

- modul A1 (interna kontrola proizvodnje sa nadziranom ispitivanjem proizvoda);
- modul G (usaglašenost zasnovana na verifikaciji pojedinačnog proizvoda);
- modul H (usaglašenost zasnovana na potpunom osiguranju kvaliteta).

2) kada se ispitivanja vrše bez upotrebe harmonizovanog standarda za mjerenje buke, modul G (usaglašenost zasnovana na verifikaciji pojedinačnog proizvoda).

Ocjena usaglašenosti nakon izgradnje

Član 22

Ocjenjivanje usaglašenosti nakon izgradnje sprovodi se na način utvrđen u Prilogu 5 ovog pravilnika za potrebe privatnog uvoza, isporuke na tržište ili stavljanja u upotrebu proizvoda nakon veće prepravke ili promjene namjene plovila u skladu sa članom 18 ovog pravilnika.

Kada se koristi modul B iz Priloga 10 ovog pravilnika, EU ispitivanje tipa sprovodi se na način utvrđen u tački 2 stav 1 druga podtačka tog modula.

Tip proizvodnje iz modula B može obuhvatati nekoliko verzija proizvoda, pod uslovom da:

- 1) razlike između verzija ne utiču na nivo bezbjednosti i ostale zahtjeve u vezi sa karakteristikama proizvoda; i
- 2) se verzije proizvoda navode u odgovarajućem EU sertifikatu o ispitivanju tipa, po potrebi, kroz izmjene originalnog sertifikata.

Kada se koristi modul A1 iz Priloga 10 ovog pravilnika, provjere proizvoda sprovode se na jednom ili više plovila koja predstavljaju proizvodnju proizvođača, pri čemu se primjenjuju i dodatni zahtjevi utvrđeni u Prilogu 6 ovog pravilnika.

Mogućnost korišćenja akreditovanih internih tijela iz modula A1 i C1 Priloga 10 ovog pravilnika se ne primjenjuje.

Kada se koristi modul F iz Priloga 10 ovog pravilnika, postupak iz Priloga 7 ovog pravilnika primjenjuje se za ocjenjivanje usaglašenosti sa zahtjevima koji se odnose na emisiju izduvnih gasova.

Kada se koristi modul C Priloga 10 ovog pravilnika, u pogledu ocjenjivanja usaglašenosti sa zahtjevima ovog pravilnika koji se odnose na emisiju izduvnih gasova, ako proizvođač ne sprovodi aktivnosti u skladu sa relevantnim sistemom kvaliteta iz modula H Priloga 10 ovog pravilnika, prijavljeno tijelo koje odabere proizvođač sprovodi provjere proizvoda ili obezbjeđuje njihovo sprovođenje u nasumičnim intervalima koje odredi to tijelo, radi provjere kvaliteta internih provjera proizvoda.

Kada se nivo kvaliteta utvrdi kao nezadovoljavajući ili kada je potrebno provjeriti tačnost podataka koje dostavlja proizvođač, primjenjuje se postupak utvrđen u Prilogu 8 ovog pravilnika.

Tehnička dokumentacija

Član 23

Tehnička dokumentacija iz člana 6 stav 2 ovog pravilnika sadrži sve relevantne podatke i detalje o sredstvima koja proizvođač koristi radi obezbjeđivanja usaglašenosti proizvoda sa zahtjevima iz člana 4 stav 1 i Priloga 1 ovog pravilnika.

Tehnička dokumentacija posebno sadrži dokumente utvrđene u Prilogu 9 ovog pravilnika.

Tehnička dokumentacija omogućava jasno razumijevanje projektovanja, izrade, rada i ocjenjivanja usaglašenosti proizvoda.

V. PRIJAVLJIVANJE TIJELA ZA OCJENU USAGLAŠENOSTI

Prijavljivanje

Član 24

Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju i države članice Evropske unije o tijelima ovlaštenim za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti od strane trećih lica u skladu sa ovim pravilnikom.

Tijelo ovlašteno za prijavljivanje

Član 25

Ministarstvo uspostavlja i sprovodi postupke za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, kao i za praćenje prijavljenih tijela u pogledu ispunjavanja zahtjeva iz člana 26 ovog pravilnika.

Ministarstvo može da odluči da ocjenjivanje i praćenje iz stava 1 ovog člana sprovodi tijelo nadležno za poslove akreditacije u Crnoj Gori.

Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju o postupcima za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje usaglašenosti i praćenje prijavljenih tijela, kao i o svim izmjenama tih postupaka.

Zahtjevi za prijavljena tijela

Član 26

Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ispunjava zahtjeve utvrđene ovim članom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti.

Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti je tijelo treće strane, nezavisno od organizacije ili proizvođa koji ocjenjuje, uključujući i tijela koja pripadaju poslovnim udruženjima ili profesionalnim federacijama koja predstavljaju preduzeća uključena u projektovanje, proizvodnju, nabavku, montiranje, upotrebu ili održavanje proizvoda koje ocjenjuju, pod uslovom da se dokaže njihova nezavisnost i odsustvo sukoba interesa.

Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti, njegov najviši nivo rukovodstva i zaposleni odgovorni za ocjenjivanje usaglašenosti ne mogu biti projektant, proizvođač, dobavljač, monter, kupac, vlasnik, korisnik ili održavalac proizvoda koje ocjenjuju, niti zastupnik bilo koje od tih strana, što ne isključuje upotrebu ocijenjenih proizvoda koji su neophodni za rad tog tijela ili upotrebu tih proizvoda u lične svrhe.

Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti, njegov najviši nivo rukovodstva i zaposleni odgovorni za ocjenjivanje usaglašenosti nijesu direktno uključeni u projektovanje, proizvodnju, stavljanje na tržište, montiranje, upotrebu ili održavanje tih proizvoda, niti predstavljaju strane koje sprovode te aktivnosti.

Rukovodstvo i zaposleni u tijelu za ocjenjivanje usaglašenosti ne sprovode aktivnosti koje mogu uticati na njihovu nezavisnost prosuđivanja ili integritet u odnosu na aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti za koje su prijavljeni, što se posebno odnosi na konsultantske usluge.

Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti obezbjeđuje da aktivnosti njegovih ogranaka ili podizvođača ne utiču na povjerljivost, objektivnost ili nepristrasnost aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti.

Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti i zaposleni u tom tijelu sprovode aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti sa najvišim stepenom profesionalnog integriteta i tehničke kompetentnosti u specifičnoj oblasti.

Zaposleni u tijelu za ocjenjivanje usaglašenosti nezavisni su od svih pritisaka i podsticaja, posebno finansijskih, koji mogu uticati na procjenu ili rezultate aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti, naročito od lica ili grupa lica zainteresovanih za rezultate tih aktivnosti.

Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti je sposobno da obavlja zadatke ocjenjivanja usaglašenosti koji su mu dodijeljeni u skladu sa čl. 18 do 23 ovog pravilnika i u vezi sa kojima je prijavljeno, bez obzira na to da li te zadatke obavlja samostalno ili se oni obavljaju u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti u svakom trenutku, za svaki postupak ocjenjivanja usaglašenosti i svaku vrstu ili kategoriju proizvoda u vezi sa kojom je prijavljeno, ima na raspolaganju:

- 1) stručna lica sa tehničkim znanjem i odgovarajućim iskustvom za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti;

- 2) opise postupaka u skladu sa kojima se sprovodi ocjenjivanje usaglašenosti, čime se obezbjeđuje transparentnost i mogućnost ponavljanja tih postupaka, uključujući odgovarajuće politike i postupke koji razdvajaju zadatke koje sprovodi kao prijavljeno tijelo od drugih aktivnosti;
- 3) postupke za obavljanje aktivnosti koji uzimaju u obzir veličinu preduzeća, sektor u kojem posluje, njegovu strukturu, stepen složenosti tehnologije proizvoda i masovnu ili serijsku prirodu proizvodnog procesa.

Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ima neophodna sredstva za odgovarajuće obavljanje tehničkih i administrativnih zadataka povezanih sa aktivnostima ocjenjivanja usaglašenosti i ima pristup neophodnoj opremi ili objektima.

Zaposlena lica u tijelu za ocjenjivanje usaglašenosti odgovorna za sprovođenje aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti imaju:

- 1) odgovarajuću tehničku i stručnu obuku koja obuhvata sve aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti u vezi sa kojima je tijelo prijavljeno;
- 2) zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva za ocjenjivanje koja sprovode i adekvatna ovlašćenja za sprovođenje tih ocjenjivanja;
- 3) odgovarajuće znanje i razumijevanje bitnih zahtjeva, primjenjivih harmonizovanih standarda, relevantnog zakonodavstva Evropske unije o harmonizaciji i relevantnog crnogorskog zakonodavstva;
- 4) sposobnost sastavljanja sertifikata, zapisnika i izvještaja koji potvrđuju da su ocjenjivanja izvršena.

Nepristrasnost tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, njegovog najvišeg rukovodstva i zaposlenih koji sprovode ocjenjivanje je zagarantovana.

Naknada najvišeg rukovodstva i zaposlenih koji sprovodi ocjenjivanje ne zavisi od broja sprovedenih ocjenjivanja ili od rezultata tih ocjenjivanja.

Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti.

Zaposleni u tijelu za ocjenjivanje usaglašenosti čuvaju profesionalnu tajnu u pogledu svih informacija dobijenih tokom obavljanja zadataka u skladu sa čl. 18 do 23 ovog pravilnika, osim u odnosu na nadležne organe, pri čemu su prava intelektualne svojine zaštićena.

Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti učestvuje u relevantnim aktivnostima standardizacije i aktivnostima koordinacione grupe prijavljenih tijela koju je osnovala Evropska komisija, ili obezbjeđuje da zaposleni budu informisani o tim aktivnostima.

Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti primjenjuje kao opšte smjernice administrativne odluke i dokumente nastale kao rezultat rada koordinacione grupe prijavljenih tijela.

Pretpostavka usaglašenosti

Član 27

Ako se za tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti utvrdi usaglašenost sa kriterijumima iz relevantnih harmonizovanih standarda ili njihovih djelova, čije su referentne oznake objavljene u Službenom listu Evropske unije, pretpostavlja se da je to tijelo usaglašeno sa zahtjevima iz člana 26 ovog pravilnika, u mjeri u kojoj ti harmonizovani standardi pokrivaju te zahtjeve.

Podružnice i podizvođači prijavljenih tijela

Član 28

Kada prijavljeno tijelo povjeri određene poslove u vezi sa ocjenjivanjem usaglašenosti podizvođaču ili ogranku, ono obezbjeđuje da taj podizvođač ili ogranak ispunjava zahtjeve iz člana 26 ovog pravilnika i o tome obavještava Ministarstvo.

Prijavljeno tijelo preuzima punu odgovornost za zadatke koje obavljaju podizvođači ili ogranci, bez obzira na njihovo sjedište.

Aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti mogu se povjeriti podizvođaču ili ogranku samo uz saglasnost klijenta.

Prijavljeno tijelo čuva i stavlja na uvid Ministarstvu relevantnu dokumentaciju o ocjenjivanju kvalifikacija podizvođača ili ogranka, kao i o poslovima koje oni obavljaju u skladu sa čl. 18 do 23 ovog pravilnika.

Zahtjev za prijavljivanje

Član 29

Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti sa sjedištem u Crnoj Gori podnosi zahtjev za prijavljivanje Ministarstvu.

Uz zahtjev se prilaže opis aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti, modul ili moduli ocjenjivanja usaglašenosti i proizvod ili proizvodi za koje je to tijelo osposobljeno, kao i sertifikat o akreditaciji, ako postoji, koji izdaje tijelo nadležno za poslove akreditacije u Crnoj Gori, a kojim se potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ispunjava zahtjeve iz člana 26 ovog pravilnika.

Ako tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ne može da dostavi sertifikat o akreditaciji, Ministarstvu dostavlja svu dokumentaciju potrebnu za provjeru, priznavanje i redovno praćenje njegove usaglašenosti sa zahtjevima iz člana 26 ovog pravilnika.

Procedura prijavljivanja

Član 30

Ministarstvo prijavljuje samo tijela za ocjenjivanje usaglašenosti koja ispunjavaju zahtjeve iz člana 26 ovog pravilnika.

Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju i države članice Evropske unije upotrebom elektronskog alata za prijavljivanje koji je razvila i kojim upravlja Evropska komisija.

Prijava sadrži podatke o aktivnostima ocjenjivanja usaglašenosti, modulu ili modulima ocjenjivanja usaglašenosti, proizvodu ili proizvodima na koje se odnosi i relevantnu potvrdu o kompetentnosti.

Kada se prijavljivanje ne zasniva na sertifikatu o akreditaciji iz člana 29 stav 2 ovog pravilnika, Ministarstvo dostavlja Evropskoj komisiji i državama članicama Evropske unije dokumentovane dokaze koji potvrđuju kompetentnost tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, kao i mjere uspostavljene radi redovnog praćenja tog tijela i njegovog ispunjavanja zahtjeva iz člana 26 ovog pravilnika.

Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti obavlja aktivnosti prijavljenog tijela pod uslovom da Evropska komisija ili države članice Evropske unije ne ulože prigovor u roku od dvije sedmice od dana prijavljivanja kada se koristi sertifikat o akreditaciji, odnosno u roku od dva mjeseca od dana prijavljivanja kada se akreditacija ne koristi.

Prijavljenim tijelom smatra se samo ono tijelo za koje u rokovima iz prethodnog stava nije bilo uloženi prigovora.

Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju i države članice Evropske unije o svim promjenama u vezi sa prijavljivanjem.

Identifikacioni brojevi prijavljenih tijela

Član 31

Ministarstvo dodjeljuje identifikacioni broj prijavljenom tijelu koje je prijavljeno za sprovođenje aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti nakon izgradnje.

Izmjene prijave

Član 32

Kada utvrdi ili sazna da prijavljeno tijelo više ne ispunjava zahtjeve iz člana 26 ovog pravilnika ili da ne ispunjava svoje obaveze, Ministarstvo ograničava, suspenduje ili povlači prijavu, zavisno od stepena neispunjavanja tih zahtjeva ili obaveza, i o tome odmah obavještava Evropsku komisiju i države članice Evropske unije.

U slučaju ograničenja, suspenzije ili povlačenja prijave, kao i kada Ministarstvo ukine rješenje o imenovanju prijavljenog tijela, Ministarstvo preduzima odgovarajuće mjere radi obezbjeđivanja da dokumentaciju tog tijela preuzme drugo prijavljeno tijelo ili da ta dokumentacija bude dostupna nadležnim organima za prijavljivanje i nadzor nad tržištem na njihov zahtjev.

Utvrđivanje kompetentnosti prijavljenih tijela

Član 33

Evropska komisija istražuje sve slučajeve u kojima sumnja ili u kojima joj se skrene pažnja na sumnju u kompetentnost prijavljenog tijela ili na neispunjavanje zahtjeva i obaveza tog tijela.

Ministarstvo, na zahtjev, dostavlja Evropskoj komisiji sve informacije koje se odnose na pravni osnov za prijavljivanje ili održavanje kompetentnosti tog tijela.

Kada Evropska komisija utvrdi da prijavljeno tijelo ne ispunjava ili više ne ispunjava uslove za prijavljivanje, ona donosi izvršni akt kojim se od Ministarstva zahtijeva preduzimanje neophodnih korektivnih mjera ili povlačenje prijave.

Sprovođenje postupaka ocjenjivanja usaglašenosti

Član 34

Ocjenjivanje usaglašenosti sprovodi se u skladu sa postupcima iz čl. 18 do 23 ovog pravilnika.

Postupak ocjenjivanja usaglašenosti sprovodi se na način kojim se ne stvara nepotrebno opterećenje za privredne subjekte i privatne uvoznike.

Prilikom ocjenjivanja usaglašenosti uzimaju se u obzir veličina preduzeća, sektor u kojem posluje, njegova struktura, stepen složenosti tehnologije proizvoda i masovna ili serijsku prirodu proizvodnog procesa, uz obezbjeđivanje nivoa zaštite koji se zahtijeva za usaglašenost proizvoda sa ovim pravilnikom.

Ako se u postupku utvrdi da proizvođač ili privatni uvoznik ne ispunjava zahtjeve iz člana 4 stav 1 i Priloga 1 ovog pravilnika ili iz odgovarajućih harmonizovanih standarda, sertifikat o usaglašenosti se ne izdaje do preduzimanja odgovarajućih korektivnih mjera.

Ako se tokom praćenja usaglašenosti nakon izdavanja sertifikata utvrdi da proizvod više nije usaglašen, sprovode se odgovarajuće korektivne mjere, a izdatom sertifikatu se, zavisno od stepena neusaglašenosti, suspenduje ili povlači važenje.

Ako se korektivne mjere ne preduzmu ili ne daju odgovarajući rezultat, važenje sertifikata se ograničava, suspenduje ili povlači.

Postupak po prigovorima

Član 35

Protiv odluka donijetih u postupku ocjenjivanja usaglašenosti obezbjeđuje se pravo na prigovor u skladu sa pravilima rada prijavljenog tijela i propisom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti.

Član 36

Razmjena informacija o ocjenjivanju usaglašenosti

Podaci o odbijanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju sertifikata, okolnostima koje utiču na obim i uslove prijavljivanja, kao i informacije o aktivnostima ocjenjivanja usaglašenosti, uključujući prekogranične aktivnosti i povjeravanje poslova podizvođačima, dostavljaju se Ministarstvu.

Informacije o negativnim, a na zahtjev i o pozitivnim rezultatima ocjenjivanja usaglašenosti, razmjenjuju se između tijela koja obavljaju slične poslove ocjenjivanja usaglašenosti za iste vrste proizvoda.

Razmjena iskustava

Član 37

Ministarstvo učestvuje u razmjeni iskustava između nadležnih organa država članica Evropske unije zaduženih za politiku prijavljivanja, koju organizuje Evropska komisija.

Koordinacija prijavljenih tijela

Član 38

Koordinacija i saradnja između prijavljenih tijela obezbjeđuje se kroz učešće u radu sektorske grupe ili grupa prijavljenih tijela koje organizuje Evropska komisija.

VI. OSTUPAK SA PROIZVODIMA KOJI PREDSTAVLJAJU RIZIK I FORMALNU NEUSAGLAŠENOST

Postupak sa proizvodima koji predstavljaju rizik na nacionalnom nivou

Član 39

Kada Ministarstvo ima dovoljno razloga da vjeruje da proizvod obuhvaćen ovim pravilnikom predstavlja rizik po zdravlje ili bezbjednost lica, imovinu ili životnu sredinu, ono sprovodi ocjenjivanje u vezi sa tim proizvodom, obuhvatajući relevantne zahtjeve utvrđene ovim pravilnikom.

Relevantni privredni subjekti ili privatni uvoznik sarađuju, po potrebi, sa Ministarstvom.

Kada Ministarstvo tokom ocjenjivanja iz stava 1 ovog člana utvrdi da proizvod nije usaglašen sa zahtjevima iz ovog pravilnika, ono bez odlaganja zahtijeva od relevantnog privrednog subjekta ili privatnog uvoznika preduzimanje odgovarajućih korektivnih mjera radi usaglašavanja proizvoda sa tim zahtjevima, povlačenja proizvoda sa tržišta ili njegovog opoziva u razumnom roku, srazmjerno prirodi rizika.

Ministarstvo obavještava relevantno prijavljeno tijelo o nalazima iz stava 3 ovog člana.

Kada se utvrdi da neusaglašenost nije ograničena na teritoriju Crne Gore, Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju i države članice Evropske unije o rezultatima ocjenjivanja i radnjama koje se zahtijevaju od relevantnog privrednog subjekta.

Privredni subjekt obezbjeđuje preduzimanje odgovarajućih korektivnih mjera u vezi sa svim proizvodima koje je isporučio na tržište Crne Gore.

Privatni uvoznik obezbjeđuje preduzimanje odgovarajućih korektivnih mjera u vezi sa proizvodom koji je uvezao u Crnu Goru za sopstvenu upotrebu.

Ako relevantni privredni subjekt ne preduzme adekvatne korektivne mjere u roku iz stava 3 ovog člana, Ministarstvo preduzima sve odgovarajuće privremene mjere radi zabrane ili ograničavanja dostupnosti proizvoda na tržištu Crne Gore, povlačenja proizvoda sa tržišta ili njegovog opoziva.

Ako privatni uvoznik ne preduzme adekvatne korektivne mjere, Ministarstvo preduzima odgovarajuće privremene mjere radi zabrane stavljanja proizvoda u upotrebu ili zabrane odnosno ograničavanja upotrebe proizvoda na teritoriji Crne Gore.

Ministarstvo bez odlaganja obavještava Evropsku komisiju i države članice Evropske unije o mjerama preduzetim u skladu sa st. 8 i 9 ovog člana.

Informacije iz stava 10 ovog člana obuhvataju sve dostupne detalje, a posebno podatke neophodne za identifikaciju neusaglašenog proizvoda, porijeklo proizvoda, prirodu utvrđene neusaglašenosti i rizik, prirodu i trajanje preduzetih mjera, kao i argumente koje iznosi relevantni privredni subjekt ili privatni uvoznik.

Ministarstvo u informacijama iz stava 10 ovog člana posebno navodi da li je neusaglašenost nastala zbog:

- 1) neispunjavanja zahtjeva u vezi sa zdravljem ili bezbjednošću lica, zaštitom imovine ili životne sredine, propisanih ovim pravilnikom; ili

- 2) nedostataka u harmonizovanim standardima iz člana 13 ovog pravilnika na osnovu kojih se dodjeljuje pretpostavka o usaglašenosti.

Kada druga država članica Evropske unije pokrene postupak, Ministarstvo bez odlaganja obavještava Evropsku komisiju i države članice Evropske unije o svim usvojenim mjerama i dodatnim informacijama kojima raspolaže u vezi sa neusaglašenošću tog proizvoda, a u slučaju neslaganja sa prijavljenom mjerom, i o svojim prigovorima.

Ako u roku od tri mjeseca od dana prijema informacija iz stava 10 ovog člana država članica Evropske unije ili Evropska komisija ne uloge prigovor u vezi sa privremenom mjerom koju preduzima Ministarstvo, ta mjera se smatra opravdanom.

Ministarstvo obezbjeđuje da se bez odlaganja preduzmu odgovarajuće restriktivne mjere u vezi sa tim proizvodom, kao što je povlačenje proizvoda sa tržišta.

Zaštitne mjere Evropske unije

Član 40

Kada se, po završetku postupka iz člana 39 st. 6, 7, 8 i 9 ovog pravilnika, ulože prigovori na mjeru koju preduzima Ministarstvo, ili kada Evropska komisija smatra da je ta mjera u suprotnosti sa zakonodavstvom Evropske unije, Evropska komisija bez odlaganja sprovodi konsultacije sa Ministarstvom i relevantnim privrednim subjektom ili privatnim uvoznikom i ocjenjuje preduzetu mjeru.

Ako se mjera koju preduzima Ministarstvo utvrdi kao opravdana, Ministarstvo preduzima mjere neophodne radi povlačenja neusaglašenog proizvoda sa tržišta Crne Gore i o tome obavještava Evropsku komisiju.

Ako se mjera iz stava 2 ovog člana utvrdi kao neopravdana, Ministarstvo povlači tu mjeru.

Formalna neusaglašenost

Član 41

Ne dovodeći u pitanje primjenu člana 39 ovog pravilnika, kada Ministarstvo utvrdi neku od sljedećih nepravilnosti, ono zahtijeva od odgovarajućeg privrednog subjekta ili privatnog uvoznika da otkloni formalnu neusaglašenost, ako je:

- 1) CE znak postavljen suprotno čl. 15, 16 ili 17 ovog pravilnika;
- 2) CE znak iz člana 16 ovog pravilnika izostavljen;
- 3) EU izjava o usaglašenosti ili izjava iz Priloga 3 ovog pravilnika izostavljena;
- 4) EU izjava o usaglašenosti ili izjava iz Priloga 3 ovog pravilnika nepravilno sastavljena;
- 5) tehnička dokumentacija nedostupna ili nepotpuna;
- 6) informacija iz člana 6 stav 6 ili člana 8 stav 3 ovog pravilnika netačna, nepotpuna ili izostavljena;
- 7) drugi formalni zahtjev iz člana 6 ili člana 8 ovog pravilnika neispunjen.

Ako se formalna neusaglašenost iz stava 1 ovog člana ne otkloni, Ministarstvo preduzima sve odgovarajuće mjere radi ograničavanja ili zabrane isporuke proizvoda na tržište, obezbjeđivanja njegovog povlačenja ili opoziva sa tržišta, odnosno zabrane ili ograničavanja upotrebe proizvoda koji privatni uvoznik uvozi za sopstvenu upotrebu.

VII.ZAVRŠNA ODREDBA

Odložena primjena

Član 42

Odredbe čl. 24 do 38 ovog pravilnika primjenjuju se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Obavješćavanja iz člana 39 ovog pravilnika vrše se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Odredbe člana 40 ovog pravilnika primjenjuju se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Stupanje na snagu
Član 43

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

*U ovaj pravilnik prenijeta je Direktiva 2013/53/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. novembra 2013. godine o rekreativnim plovilima i plovilima za ličnu upotrebu i o stavljanju van snage Direktive Savjeta 94/25/EZ.

Broj: 02-345/26-_____/1
Podgorica, _____. maja 2026. godine

Ministar,
Filip Radulović

PRILOG I